

Oo Mawu, viwòwo o u
traduit de « Tes enfants, sous ton doux regard »

$\text{♩} = 70$
p

1. Oo Ma - wu, vi - wò - wo fo - -

p

fu Le ŋku - wò me, le kpl̩ sia ŋu - ti

Le wò 'me - nu - ve - ve ka - fum

mf

Kple dzi - dzo, e - la - be nè - tia wo.

p

Wò lɔ - lɔ̃ na dzo - gbe - nyui wo ;

mf

Đea vɔ - vɔ̃ sia vɔ - vɔ̃ le wo me ;

mf

Le lɔ - lɔ̃ sia fe ŋu - sɛ̃ te la,

mf

Kris - to nye nu - sia - nu na wo.

2. Wò vu la klo d̄iwo katā
 Le wo ŋuti, Oo Đela Yesu !
 Tsā la, wo katā wotra mɔ,
 Azɔ nɛ̄yla wo q'akɔwò me.
 Ameka 'te ŋu axɔ wo
 Alo atɔtɔ wofɛ dziwo
 Le esime wo kaɔɛdzi be,
 Wò lolɔ̃ la metrɔna oa ?

3. Oo Yesu, ŋkuɔɔɔo dziwò
 Vivina na wò 'metiatiawo !
 Miele ŋku d̄om wò fukpekpe,
 Wò dziɔɔɔu dzi kple dzi ɔka.
 Mawu-Đela, nà wò lolɔ̃,
 Si fe dzesi le mía ŋku me la
 Nana míaɔɔe dziwo me bliboe
 Vaseɔe 'sime nàtrɔ va.